

DPS

DEMOKRATSKA PARTIJA
SOCIJALISTA CRNE GORE

POSLANIČKI KLUB



CRNA GORA

81000 Podgorica

SKUPŠTINA CRNE GORE, Sv. Petra Cetinjskog 10

PRIMLJENO:	31 - V	20 17	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-35/17-1/2	tel: 020/ 242 161	
VEZA:		faks: 020/ 247 572	
EPA:	158 XXVI	e-mail: klub.dps@skupština.me	
SKRAĆENICA:	Broj:	PRILOG:	

Datum, _____

SKUPŠTINA CRNE GORE

Predsjedniku

Ivanu Brajoviću

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na **Predlog zakona o nacionalnom brendu** podnosim sledeće amandmane:

AMANDMAN 1

U članu 19 stav 1 poslije riječi: „odnosno opština” dodaje se zarez i riječ „preduzetnici”.

U stavu 2 riječ „zakona” zamjenjuje se riječju „člana”, a poslije riječi: „fizička lica” dodaju se zarez i riječi: „preduzetnici, druge organizacije i udruženja”.

U stavu 3 riječi: „i druge organizacije i udruženja” brišu se.

Obrazloženje:

Neophodno je proširiti listu potencijalnih nosioca prava korišćenja logotipa nacionalnog brenda i dodati preduzetnike jer i oni mogu biti nosioci prava korišćenja logotipa nacionalnog brenda.

Formulacija iz člana 19 stav 2 predloga zakona koja glasi „iz stava 1 ovog zakona“, neadekvatna je i zbunjujuća, jer se ne zna na stav kog člana se odnosi, pa je potrebno umjesto „ovog zakona“ staviti „ovog člana“. Nadalje, član 19 stav 2 predloga zakona predviđa da samo pravna odnosno fizička lica podnose zahtjev za dobijanje prava korišćenja logotipa nacionalnog brenda, međutim neophodno je

proširiti subjekte koji mogu podnijeti pomenuti zahtjev, pa osim predloženih dodati i preduzetnike, udruženja i organizacije. Naime, ne postoji ograničenje ko može biti nosilac prava korišćenja logotipa nacionalnog brenda ukoliko ispunjava uslove propisane zakonom.

Druge organizacije i udruženja moraju podnijeti zahtjev shodno članovima 20, 21, 22 i 23 zakona, kako bi se utvrdilo da li ispunjavaju uslove potrebne za dobijanje prava korišćenja logotipa nacionalnog brenda, pa shodno tome ne bi trebalo da za njih Vlada određuje uslove i način sticanja i korišćenja logotipa kao što je slučaj sa državnim organima, organima državne uprave, nadležnim organima opštine, organima lokalne uprave, sudovima, državnim tužilaštvom, diplomatsko - konzularnim predstavništvima i privrednim društvima u većinskom vlasništvu države koja obavljaju poslove od javnog interesa, institucijama i službama čiji je osnivač Crna Gora, odnosno opština.

AMANDMAN 2

U nazivu člana 20 poslije riječi: „fizička lica” dodaju se zarez i riječi: „preduzetnike, druge organizacije i udruženja”.

U članu 20 u alineji 1 veznik „i” briše se, a u alineji 2 tačka na kraju teksta se zamjenjuje zarezom i dodaje veznik „i”.

Poslije alineje 2 dodaje se nova alineja, koja glasi:

„-preduzetnik, organizacijai/ili udruženje koji su registrovani za obavljanje djelatnosti u Crnoj Gori.”

Obrazloženje:

Naziv člana 20 neophodno je uskladiti sa izmjenama člana 19 st. 1 i 2.

Organizacije i udruženja koja podnose zahtjev za sticanje prava korišćenja logotipa nacionalnog brenda, potrebno je da budu registrovani za obavljanje djelatnosti u Crnoj Gori, kako bi ispunili osnovni uslov za podnošenje zahtjeva za sticanje prava korišćenja prava korišćenja logotipa nacionalnog brenda.

AMANDMAN 3

U članu 21 stav 1 poslije riječi: „fizičko lice” dodaju se zarez i riječi: „preduzetnik, organizacija i/ili udruženje”.

U stavu 2 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) za pravno lice, organizaciju i/ili udruženje: naziv, sjedište, godinu i mjesto osnivanja pravnog lica odnosno registrovanja organizacije i/ili udruženja, poreski identifikacioni broj, ime i prezime, broj telefona, faks i elektronsku adresu lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica odnosno organizacije i/ili udruženja, odnosno za fizičko lice i/ili preduzetnika: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, broj lične karte, odnosno druge javne isprave iz koje se može utvrditi identitet, prebivalište i adresu, kontakt telefon i elektronsku adresu, i“

U stavu 3 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„3) dokaz o upisu u odgovarajući registar u skladu sa zakonom;“

U tački 6 poslije riječi „fizičko lice“, dodaju se riječi: „preduzetnik, organizacija i/ili udruženje“.

U tački 10 riječi: „druge organizacije” zamjenjuju se riječima: „preduzetnika, druge organizacije ili udruženja”

Dosadašnje tač. 3 do 11 postaju tač. 4 do 12.

Obrazloženje:

Stav 1 člana 21 potrebno je uskladiti sa izmjenom koja je predložena u članu 19 st. 1 i 2.

Dopuna tačke 1 člana 21 u skladu sa izmjenama napravljenim u članu 19 stav 1 i 2, i članu 20, stav 1, tačka 3.

U članu 21 poslije stav 3, poslije tačke 2, dodaje se nova koja glasi: „dokaz o upisu u odgovarajući registar u skladu sa zakonom“.

Dodata je nova tačka u stav 3, člana 21, u skladu sa izmjenama iz člana 20, stav 1, tačka 3.

Dopuna u skladu sa izmjenama člana 19 stav 2 i novom tačkom stava 3 u članu 21.

Dopuna člana napravljena je u skladu sa izmjenom iz člana 19 st. 1 i 2 i novom tačkom stava 3 u članu 21.

AMANDMAN 4

U članu 22 stav 2 poslije riječi: „odnosno fizičkog lica“ dodaju se zarez i riječi: „preduzetnika, udruženja ili organizacije“.

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koja glase:

„(4) Izuzetno od stava 1 ovog člana Ministarstvo može, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade, pravnom i /ili fizičkom licu, preduzetniku, organizaciji i /ili udruženju koji su doprinosili i /ili doprinose poboljšanju vidljivosti i prepoznatljivosti Crne Gore u inostranstvu, odnosno koji ističu vrijednosti nacionalnog brenda utvrđene ovim zakonom, izdati odobrenje.

(5) Uslovi, način i postupak dodjele odobrenja za pravna i /ili fizička lica, preduzetnika, organizaciju i /ili udruženje iz stava 4 ovog člana propisuje Vlada“

Dosadašnji stav 4 postaje stav 6.

Obrazloženje

Dopuna stava 2 ovog člana napravljena je u skladu sa izmjenama iz člana 19, stav 2. Za subjekte koji doprinose predstavljanju Crne Gore, odnosno poboljšanju njene vidljivosti i prepoznatljivosti u inostranstvu, ili po kojima je

Crna Gora prepoznata , a koji ispunjavaju sve uslove predvidene zakonom, Ministarstvo može uz prethodno pribavljenju saglasnost Vlade, donijeti odluku o korišćenju logotipa nacionalnog brenda bez sprovođenja postupka definisanog članovima 21, 22 i 23.

Vlada će definisati uslove i način dodjele odobrenja za subjekte koji su svojim radom ostvarili doprinos na promovisanju i predstavljanju Crne Gore.

AMANDMAN 5

U članu 23 stavu 1 poslije riječi: „odnosno fizičko lice” dodaju se zarez i riječi: „odnosno preduzetnik, organizacija ili udruženje”.

U stavu 3 poslije riječi: „odnosno fizičkom licu” dodaju se zarez i riječi: „odnosno preduzetniku, organizaciji i/lii udruženju”.

Obrazloženje

Dopuna st. 1 i 2 u članu 23 izvršena je u skladu sa izmjenama iz člana 19, stav 2.

AMANDMAN 6

U članu 28 stav 1 poslije riječi „odnosno fizička lica“ dodaje se zarez i riječi: „odnosno preduzetnike, organizacije ili udruženja“.

Obrazloženje

Dopuna stava 1 u članu 28 napravljena je u skladu sa izmjenama iz člana 19, stav 1 i 2.

AMANDMAN 7

U članu 29 st. 1, 2, 3, 4 i 6 poslije riječi „odnosno fizičkim licem“ u različitom padežu, dodaju se zarez i riječi: „preduzetnikom, organizacijom ili udruženjem“ u odgovarajućem padežu.

Obrazloženje

Stavovi 1, 2, 3, 4 i 6 dopunjeni su u skladu sa izmjenama iz člana 19 stav 1 i 2.

AMANDMAN 8

U članu 30 st. 1 i 2 poslije riječi: „pravno odnosno fizičko lice“, dodaju se zarez i riječi: „preduzetnik, organizacija ili udruženje“

Obrazloženje

Stavovi 1 i 2 dopunjeni su u skladu sa izmjenama iz člana 19 stav 1 i 2.

POSLANIK

Nikola Rakočević

